

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Vlada Crne Gore predlaže sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

U Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni list CG", br. 37/11, 53/16, 145/21 i 48/24) u članu 2 stav 2 mijenja se i glasi:

„Stav 2 mijenja se i glasi:

„Pružaoци usluga, kao što su neprofitne internetske enciklopedije, neprofitni obrazovni i naučni repozitorijumi, platforme za razvoj i dijeljenje računarskih programa otvorenog koda, pružaoци elektronskih komunikacionih usluga u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije, internetske trgovine, usluge u oblaku za preduzeća i usluge u oblaku koje korisnicima omogućavaju postavljanje sadržaja za sopstvene potrebe, ne smatraju se pružaoциma usluga dijeljenja internetskog sadržaja.“

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom preciziraju se pružaoци usluga koji se, u smislu ovog zakona, ne smatraju pružaoциma usluga dijeljenja internetskog sadržaja.

#### **AMANDMAN 2**

Član 3 Predloga zakona briše se.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

U narednim amandmanima retransmisija koja nije kablovska i direktan protok brisani su kao posebna prava, pri čemu se ostavljene definicije navedenih tehničkih procesa.

#### **AMANDMAN 3**

Dosadašnji čl. 4 do 14 Predloga zakona postaju čl. 3 do 13.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Predložena prenumeracija čl. 4 do 14 Predloga zakona je izvršena zbog odgovarajuće sistematizacije članova Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

#### **AMANDMAN 4**

U dosadašnjem članu 5 Predloga zakona koji postaje član 4 Predloga zakona naziv člana 29b mijenja se i glasi: "Retransmisija".

Uvodna rečenica u stavu 1 mijenja se i glasi:

„Retransmisija je istovremena, nepromijenjena i neskracena retransmisija, osim kablovske retransmisije iz člana 29a ovog zakona, namijenjena za javni prijem, prve transmisije autorskog djela sadržanog u televizijskim ili radijskim programima namijenjenim za javni prijem, kada se ta prva transmisija sprovodi žicom ili putem vazduha, uključujući i satelitom, ali ne putem interneta, pod uslovom da:“

Naziv člana 29c mijenja se i glasi: "Direktni protok".

Stav 1 briše se.

U stavu 2 riječi: "iz stava 1 ovog člana" brišu se.

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 1 i 2.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Predmetne izmjene u članu 29b izvršene su u cilju isključivanja prava retransmisije kao isključivog prava autora, odnosno preciziranja da radnju retransmisije programa moraju odobriti nosioci isključivog prava saopštavanja javnosti.

Predmetne izmjene u članu 29c izvršene su radi isključivanja prava direktnog protoka kao isključivog prava autora.

#### **AMANDMAN 5**

U dosadašnjem članu 7 Predloga zakona koji postaje član 6 Predloga zakona u članu 31a stav 2 poslije riječi: "raspolaganje javnosti" dodaju se riječi: „djela ili drugih predmeta zaštite žičnim ili bežičnim sredstvima”, a riječi: „u pružanju“ zamjenjuju se riječima: „neophodno za pružanje“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Načelom iz stava 2 ovog člana ne dovodi se u pitanje sloboda ugovaranja nosilaca prava i radiodifuznih organizacija, koji mogu ograničiti korišćenja tih prava.”

#### **OBRAZLOŽENJE:**

U članu 31a dodato je pojašnjenje u pogledu predmeta korišćenja i sredstava kojim se to korišćenje (umnožavanje, saopštavanje javnosti i stavljanje na raspolaganje javnosti) vrši. Stav 3 je izmijenjen radi preciziranja mogućnosti na ograničenje korišćenje prava u vezi sa načelom države porijekla.

#### **AMANDMAN 6**

U dosadašnjem članu 9 Predloga zakona koji postaje član 8 Predloga zakona u članu 38a u stavu 5 riječi: „čl. 28, 29a, 29b i 30 ovog zakona.“ zamjenjuju se riječima: „člana 25 stav 2 i čl. 28, 29a, 29b, 30 i 30a ovog zakona.“

U članu 38e stav 2 riječi: „čl. 50, 53 i 53a ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „čl. 50, 52b, 53, 53a i 58 stav 1 tačka 2 ovog zakona“.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Predmetne izmjene u članu 38a izvršene su radi stavljanja na listu prava koja potpadaju pod saopštavanje javnosti tj. dodata su prava iz člana 25a stav 2 i člana 30a Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Predmetne izmjene u članu 38e izvršene su radi stavljanja na listu dozvoljenih ograničenja prilikom postavljanja i stavljanje na raspolaganje sadržaja koji su generisali korisnici u vezi sa uslugama dijeljenja internetskog sadržaja dodata su ograničenja u pogledu korišćenja i prerade autorskog djela u parodiju, karikaturu i pastiš.

#### **AMANDMAN 7**

U dosadašnjem članu 11 Predloga zakona koji postaje član 10 Predloga zakona u članu 50a poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“Mjere iz stava 3 ovog člana ne smiju preći ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Naziv člana 50b mijenja se i glasi:

„Pravo na rudarenje teksta i podataka u druge svrhe“.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„Dozvoljeno je, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, umnožavanje djela kojima se može zakonito pristupiti isključivo u svrhu rudarenja teksta i podataka, osim ako je nosilac prava izričito zadržao to korišćenje na odgovarajući način.

Stav 3 briše se.

U stavu 4 riječi: „na način da im lica iz javnosti mogu pristupiti sa mjesta i u vrijeme koje oni odaberu“ zamjenjuju se riječju „online“.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom je propisano da nosioci prava prilikom primjene mjera neophodnih za osiguranje bezbjednosti i integriteta mreža i baza podataka u kojima su djela skladištena ne smiju preći ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja, što suštinski znači da te mjere moraju biti proporcionalne i ograničene.

Izvršena je ispravka u članu 50b brisanjem riječi: „Subjektima koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa“, s obzirom da i ove organizacije odnosno ustanove mogu koristiti izuzeće od autorskih prava predviđeno u članu 50b. Stav 3 brisan je iz razloga što član 4 Direktive EU 2019/790 ne uvodi bilo kakvu obavezu u pogledu skladištenja niti ovlašćuje nosioce prava da preduzimaju mjere u vezi sa integritetom i sigurnošću mreža. U stavu 4 je izvršena izmjena na način da je kao način stavljanja na raspolaganje javnosti utvrđeno online stavljanje.

### **AMANDMAN 8**

U dosadašnjem članu 12 Predloga zakona koji postaje član 11 Predloga zakona stav 1 riječi: „(predškolska i školska nastava, istraživanje, ispiti)“ zamjenjuju se riječima: „(osnovno, srednje, stručno i visoko obrazovanje)“.

Tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) umnožavaju u skladu sa članom 21 i 138a ovog zakona i saopštavaju javnosti u skladu sa članom 30a ovog zakona, kao i da stavljaju na raspolaganje javnosti u skladu sa članom 31 i 138a ovog zakona objavljeno djelo u obliku neposredne nastave;“

U tački 2 poslije riječi „djelo“ dodaju se riječi: „u skladu sa članom 25 ovog zakona“.

U stavu 2 poslije riječi „odvija“ dodaju se riječi: „u digitalnom obliku,“ a tačka na kraju se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „uz navođenje izvora, uključujući imena autora, osim ako to nije moguće“.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom vrši se preciziranje u vezi sa izuzećima vezanim za korišćenje autorskih djela u vezi sa obrazovanjem u svrhu ilustracije, uključujući pozivanje na relevantne odredbe zakona, uz dodatak da se korišćenje odnosi na korišćenje u digitalnom obliku, uz obavezu navođenja izvora.

### **AMANDMAN 9**

U dosadašnjem članu 13 Predloga zakona koji postaje član 12 Predloga zakona u stavu 1 riječi: „dodaje se novi član koji glasi“ zamjenjuju se riječima: „dodaju se dva nova člana koji glase“.

U članu 52a stav 1 tačka na kraju se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „uključujući i djela i druge predmete zaštite iz člana 138a ovog zakona.“.

Poslije člana 52a dodaje se novi član koji glasi:

**„Korišćenje u svrhu karikature, parodije ili pastiša**

**Član 52b**

Dozvoljeno je, bez sticanja odgovarajućeg imovinskog prava i bez plaćanja naknade, koristiti objavljeno djelo u svrhu u parodije, karikature ili pastiša.“

**OBRAZLOŽENJE:**

U izuzeće za potrebe umnožavanja djela za potrebe ustanova kulturnog nasleđa dodata su izuzeća u pogledu djela uvrštenih u štampanu publikaciju. Takođe, omogućeno je korišćenje objavljenog djela u svrhu parodije, karikature ili pastiša.

**AMANDMAN 10**

U dosadašnjem članu 14 Predloga zakona koji postaje član 13 Predloga zakona u stavu 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) subjekti pod uslovima i u svrhu iz člana 50b ovog zakona;“.

**OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom vrši se ispravka pogrešnog poziva upućivanjem na relevantnu odredbu zakona, kao i izmjena vezana brisanjem riječi: „subjektima koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa“ u članu 50b.

**AMANDMAN 11**

Poslije dosadašnjeg člana 14 koji postaje član 13 dodaje se novi član koji glasi:

**“Član 14**

Poslije člana 68 dodaje se novi član koji glasi:

**“Djela vizuelne umjetnosti u javnom domenu**

**Član 68a**

Kada je rok zaštite djela vizualne umjetnosti istekao, svaki materijal nastao umnožavanjem tog djela ne podliježe autorskom pravu ili srodnim pravima, osim ako je materijal koji nastaje umnožavanjem original u smislu da je autorova sopstvena intelektualna tvorevina.”.

**OBRAZLOŽENJE:**

Predmetnim amandmanom uređeno je pitanje autorskih prava na djelima vizuelne umjetnosti kojima je istekao rok zaštite.

**AMANDMAN 12**

U članu 15 Predloga zakona u članu 69j stav 1 tačka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „uključujući i djela i druge predmete zaštite iz člana 138a ovog zakona, pod uslovom da je navedeno ime autora ili drugog nosioca prava kojeg je moguće identifikovati, osim ako to nije moguće.”.

### **OBRAZLOŽENJE:**

U izuzeće za potrebe umnožavanja, saopštavanja javnosti i stavljanja na raspolaganje javnosti djela uključena su djela i drugi predmeti zaštite iz člana 138a ovog zakona, pod uslovom da je navedeno ime autora ili drugog nosioca prava kojeg je moguće identifikovati.

### **AMANDMAN 13**

U članu 23 Predloga zakona u članu 138a stav 1 riječi: „u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije,“ brišu se.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“Odredbe čl. 36 i 43, čl. 45 do 60, čl. 69a do 69h, čl. 76, 183, 185 i 186 i čl. 188 do 195 ovog zakona primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu prava iz stava 1 ovog člana.”.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Definicija usluga informacionog društva propisana je članom 2 stav 1 tačka 7 Predloga zakona, pa je potrebno brisati pozivanje na zakon kojim se uređuju elektronske komunikacije kojim se definiše usluga informacionog društva. Takođe propisana je shodna primjena pojedinih odredbi Zakona o autorskom i srodnih prava na prava izdavača štampanih publikacija.

### **AMANDMAN 14**

U članu 24 Predloga zakona stav 1 tačka 6 riječ „ostalih“ briše se.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom vrši se izmjena vezana brisanjem riječi: „subjektima koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa“ u članu 50b.

### **AMANDMAN 15**

U članu 30 Predloga zakona stav 1 tačka 1a riječi: “koja nije kablovska” brišu se, a riječi: “isključivo putem interneta van” zamjenjuju se riječima: “putem interneta unutar”.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Iz predmetne odredbe brisane su riječi: „koja nije kablovska” zbog vezane izmjene u članu 29b, pa su predmetne izmjene izvršene u pogledu toga gdje se pruža retransmisija u odnosu na kontrolisano okruženje.

### **AMANDMAN 16**

Član 31 Predloga zakona mijenja se i glasi:

#### **“Član 31**

U članu 155a u nazivu člana riječ “kablovske” briše se.

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako više od jedne organizacije za kolektivno ostvarivanje prava upravlja pravima iste vrste, Ministarstvo odlučuje o tome koja organizacija ili koje organizacije za kolektivno ostvarivanje prava imaju pravo na davanje ili odbijanje davanja odobrenja za retransmisiju.

„St. 1 do 5 ovog člana primjenjuju se i na kolektivno ostvarivanje prava iz čl. 29b i 29c

ovog zakona u pogledu ovlašćenja dobijenih od strane distributera signala i operatora retransmisije za transmisiju.”

#### **OBRAZLOŽENJE:**

U predmetnu odredbu dodati su operatori retransmisije kao lica od kojih je potrebno dobiti ovlašćenje za transmisiju, kao i odredba koja pravo odlučivanja o tome koja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava će u slučaju retransmisije upravljati pravima daje nadležnom organu.

#### **AMANDMAN 17**

Član 32 Predloga zakona se mijenja i glasi:

##### **„Član 32**

U članu 155b stav 1 poslije riječi „operatori“ dodaje se zarez i riječi: „operatori usluge retransmisije, distributeri signala“, a riječi: „kablovske retransmisije“ zamjenjuju se riječima: „retransmisije iz čl. 29a i 29b ovog zakona i direktnog protoka iz člana 29c ovog zakona“.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Izvršena je izmjena člana 155b stav 1 Zakona dopunom odredbe dodatnim licima između kojih se vode pregovori u vezi sa retransmisijom i direktnim protokom, kao i vrstom retransmisije.

#### **AMANDMAN 18**

U članu 36 Predloga zakona u stavu 5 riječi: „u skladu sa članom“ zamjenjuju se riječima: „ne dovodeći u pitanje član“.

Poslije stava 12 dodaje se novi stav koji glasi:

„Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana može obavljati djelatnost kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom u slučajevima emitovanja iz člana 28 ovog zakona malih pisanih dela i malih muzičkih dela sa riječima ili bez riječi, kao i u slučajevima iz čl. 38a, 69j i 138a ovog zakona.“

#### **OBRAZLOŽENJE:**

U članu 167 predviđene su situacije u kojima se kolektivno ustupanje prava obavlja sa proširenim dejstvom.

#### **AMANDMAN 19**

U članu 40 Predloga zakona poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„U stavu 3 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) sporom o primjeni člana 82 stav 2 i člana 83 ovog zakona, pri čemu postupak pokreću reprezentativne organizacije autora odnosno izvođača na poseban zahtjev jednog ili više autora odnosno izvođača.“

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Predmetnom dopunom predviđa se uvođenje mogućnosti alternativnog rješavanja sporova u vezi sa odredbama člana 82 stav 2 i člana 83 Zakona o autorskom i srodnim pravima.

#### **AMANDMAN 20**

U članu 44 Predloga zakona stav 1 tačka 3 riječi: “druge subjekte koji nijesu subjekti subjekti iz tačke 2 ovog stava, a” zamjenjuju se riječju “subjekte”.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom vrši se izmjena vezena brisanjem riječi: „subjektima koji nijesu istraživačke organizacije i ustanove kulturnog nasljeđa“ u članu 50b.

#### **AMANDMAN 21**

Poslije člana 49 Predloga zakona dodaje se novi član koji glasi:

##### **„Član 50**

Poslije člana 206i dodaje se novi član koji glasi:

##### **Usaglašavanje poslovanja**

##### **Član 206j**

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da svoju organizaciju, poslovanje i djelatnost uskladi sa ovim zakonom najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Organizaciji iz stava 1 ovog člana koja ne uskladi svoju organizaciju, poslovanje i djelatnost u roku iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će oduzeti dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava.“

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Ovim amandmanom predviđa se rok za usklađivanje poslovanja postojećih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

#### **AMANDMAN 22**

Dosadašnji član 50 Predloga zakona postaje član 51.

#### **OBRAZLOŽENJE:**

Predložena prenumeracija člana 50 Predloga zakona je izvršena zbog odgovarajuće sistematizacije članova Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.